

697 (24)

1-69*

pp. - 69

H. Mohlabe, K34/82 1

697⁽²⁴⁾

28 pp

Bethany Mission,

Census +

F2/17-6

K34/8/82

P.O. Richardsdal;

APR 14 1945

Wrong

30/3/1945.

Ihsenyetsu, xo thela mela, melata emebo
Kxopolo m. thsimang. Matha xe a thintse
 selo ke kxole, wa bana, le batha bame
 a xodira ba exâna, bu mmâne, le dipolâi
 3 tsa xaxu ike ditsi. Kudu kudu ke
 le e dira ke basadi, mcebapi le ditswana,
 le ditxoxo. Maadi bame, ke tperetse ke
 mosadi we. Rukkobadi Moyosi, ke jena
 mosadi we pele nica xo manthla thate
 ng. Byale nqana o tse re mosadi yo
 manquê squana wa malo se xê,
 leinde. Nkctlile, ke nqanci sekotka
 Rakkobadi ke nqaka, bale once le di
 Kxoxo tse dintsi t'a bangasai. Byale
 oile xo tsenai inosadi ike babedi, a
 babêla ditxoxo. Baledi mosadi ya law
 a pele tsatti le enqûe le le enqûe
 xe a setla o bolaga. Kxoxo ka lehudu,
 a rômela sebaka xo mosadi yo man
 yana are, keile xe setla, lehudu le bo
 laile kxoxo ya xato, byale a nofêla am
 o tswarîla. Maglêlongy mosadi are,

2

697

K34/82

a e kaba ke tšaka dikkoxo disclatō
 kxauſi le mahudu, ka robane dikkoxo
 xo nobolaina tšaka, mosadi yola aue,
 wa xobolaya dikkoxo ka mahudu aue, ke
 be kere phuthana lla mmajō e troxē, aue
 dikkoxo tša xaxo ditla lijēletsā tšaka. Bya-
 le mang wa dikkoxo a zhāma xo
 bāna xa bate xore, mosadi a cibolay
 a ka kxale, le xāna paradi ba motse base,
 ke kxale a le mo a suna bāna a ci-
 sa taba e, lehona olwa lehufa ka eli-
 riua. Mang wa dikkoxo a batša mo-
 nna, monna a bōnd xore, a ka seke a
 dikkoxo, a bitsā banna baxabō baxa
 Monna xore ber-te ba mokuite ditab-
 a tše, a lura, banna baile ba fi-
 hler xa tsātti le me monna a le bei-
 leto. Byale xe ba bitsāsa ditaba ba h-
 uetsāna mosadi a na le molato,
 base, rēna a sunetše xo tšenā tše
 tša xaxuē dikkoxo a dife yo, ke moka
 molato ofēle. Monna wa bāna a
 dumēla, fēla monolai wa dikkoxo
 a xana. Byale banna base, xo monna

697

3

K34/82

wa bôna, wena byale xaxé a ekwa
 mosadi axana, ~~wena~~ na noti osw.
 amtrié xo lefa, molato, etla bôna dithsé.
 Le difedile, le xe o kare, mosadi e è kxoro-
 ng, molato e sale ~~wata~~, kabaka la
 xore ke mpa ya xaxo. Mayana elira
 molato e dinèla mang wa yôna.
 A wa monna oile a elunîle a
 lefa. Byale mosadi xe a ekwa batho ba
 mosêta, bare ne mosadi mang wa lehua
 wa kolwa ka olivine tsâ moxadikane. A
 thôma xoxopola xore, thôlîtê e la, ~~ta~~ a lifi-
 leto ka yôna, e tsûwa dithlareng, kabaka
 la ~~xore~~ le mazxoweng a e, byale ka tsatsi;
 le le nquê ase, wa babya a seke a ya
 mašemong, e be e le tsatsi la maru, fê-
 la a be a sane, byale mosetare, a tsiya
 mollô a thôba ntô ya dithlare, a napa
 a rôbala yata moluetzi yo moxolo kudu,
 metsetto e le e merob. Byale baile xe bci
 le mašemong ba ôôna kxabo ya mollô,
 bathôma xo kitimêla xai, byale ba
 fumana bana fêla, kxathemol-
 wetzi o rôbetzi ka ntlong ya xaxuê.

697

K34/82

4

Bathoma xolwa le mällô, empa ya dilô
 ka moka disuèle, manna oile xecare, obule ntla e fumana mosadi a-rôbetze,
 a mutîsa xore aⁿtô e thôobile kemanq,
 mosadi a bolêla e le bathottong bya xabaya kudu,
 a fetola ka lenti le tempana,
 a-re, xâ ke tsobe, nna e sale
 ke rôbala ka manzlong kabauka ic
 bolwetsi byo bantsweetô, le xore ntlo
 e a swa xâ ke kue. Manna tû
 mokama dihlua, ke moka elthôma xo
 nyakêla dihlare tîe lingnê, fêla le
 xe a xana kxopolô tsâ batho banoxo
 polêla, ka xabane xe bare, ba
 butisa bana, bana bare, re nôbôna
 e swa, rena e be re setôna.

Katsi. Nkxundi Marete le Moxxâta
 Moraba, ebe ele bee diti bci dikkomo,
 byale, Nkxundi oile xare, o tiba kxomo
 qe ngûê a efôsa ka letlapa, a-sa
 bône xore xona le matto ka thase xâ
 kxomo, byale letlapa ic pratia yolu
 tlôxz, oile xe ol fihla xâe ethwa,
 Byale batwadi baxaxuê, bare, ba

697

5

K34/82

xa Morase te ba lefē ka dikkamo tšā xo
 lekana hločō na motho. Kabuka la mo-
 lāo wa sesotho ba dumēla, byale di-
 kxamo tšā seke tšā bānala na pēlē,
 ba xa Moraba ba fetētšā ditabamā.
 Kxaweng, byale xe monxowa ba butšita
 ditaba ba huetšana, xore ngwana-
 xa moyatia ka xéle, bane ngwana
 wa. Morase te xane molato, kemoka
 molato wa pēla. Môle Moraba
 a sekē e kitimēla makaweng, nka-
 be Morase te a molifile. Ka xobane
 molaō ~~wa~~ sesotho koba, motho o lebile,
 fēla malebi a pyatiwa madi e tšwa,
 bare, madi aile xofalle le fcase, xo tēba
 xōna re a bōna xore o lebile, byale u-
 ena o sintšē ka xofalatšā madi lefa
 kemoka a lefa. Ke motho taba e mohla-
 xetšē ka kotsi, ka baka la molaō wa
 sesotho, o swanette xo lefa kantle, le
 polēlo, ene, mong u a selō, qēna ka
 noči a no moswanēla, aue xai xai xo-
 na lebelō wa kitima kudu otla kxil-
 pua wa wa, o sekē wa tsotswabœletš

697

6

K34/82

Boekarabêlô. Monna o kxône kudukudu
 xo araba ditaba tõc̄a banâ, tra ba-
 saeli baxaxumê, o dixkône xe mosadi-
 uel xaxumê a lebelane le o ūle,
xe e le ditaba tõc̄a basadi ba xax-
 umê fêla, monna ana karabô, o
 suanette xobitsâ canna ba bangue
 batlê ba mala molêlê bôna. Byale
 xe mosadi wa xaxumê ana le molato le
 mosadi e mangue, manne monna o
 tla leka ka maatla xacmella mosad-
 i wa xaxumê, o tla nopalwa xe mo-
 sadi wa xaxumê el lebile. Bohlatz
 e byale monna ue basadi ba babedi.
 Moxaxa ~~Bohlabe~~ obe ana le basadi
 ba babedi, fêla y mangue obe adu
 tši naê, e be a suanette ke xe a tñere
 ke papauê, byale papauê oile a hwa
 e sole kaxsebe mosadi leina
 la xaxumê ke Môysa ke ngwana
 ūai, byale mon mang mosadi le-
 ina la xaxumê ke McKopane ke ng-
 wana Rayana. Byale monna o-
 be enata ~~the~~ Môysa. Byale ka tshâi

697

K34/82

7

baile aca papanèla mesele ya makemo,
 a ya yêna ka noz a ba lamalanya,
 are Moyà ona le photo masele otia
 mo, a nra mosadi ei dumèla, ke mona
 diteba tsa fêla. Ka tsatté le le nguiè m-
 anna a ya lebenkéng xoxénekela basa
 di dikobô, byale a ba rikela tsâ xoth-
 wane, Kxathe monna a le moxe xoxe
 Kobô e nguiè e luvile ke matâlo, a
 fa yo monguiè xaxuè, mosadi yo m-
 ongiè oile o libelle Kobô a fumana, e
 luvile, byale bakeng sa xore, a batte
 monna ei senne a matsâ, ya se xe ba
 le makemang, mosadi yola uakobô ya
 xo sete, oile xé are, okxa metse
 byale yola uakobô ya xekwa, aya
 moriting xa yola, a pene Kobô ya xaxuè
 ê, a piña ce beya Kobô ya xaxuèfa-
 se, a tsenâ ya yola a e a paray, bya-
 le, yola xe a tsoboa nokeng, a senne
 a setâ setô, a fuma mosumôw-
 a xaxuè, enile xe tsatté le diketze,
 byale yo monguiè le yo monguiè a xo-
 pola xo tâma a exxa morôto, ak-

697

8

K34/82

wa xo tonyae are, o apara kobô, byale a
 makala xe a ekwae phefô e tsenq
 mmals a molato keng, bana base-
 bê ba kxêitse kobô xaka, aile xe are,
 wa pole xore a bâne xore molato ke-
 ng, el fumanci kobô elê ke makôtlo, a
 thôma xo makala ka bana la xore ke
 matsatzi a mabedi a para taba ya-
 mohuta o, a seso a ke a ebôna. Byale
 xe mosadi a fiha xai, a batôa mosadi ka-
 ba e, byale monna are, mohlamang ke xo sehlô-
 komèle xaka, ke rôkile e le byale, Mokôpane
 a xanci are, keile wa ekibella ka fuma-
 na e lukile, byale yata mosadi ore xo m-
 onna sepele o batôa mosadi yola wa
 xaxo, entlisé Kobô xaka, xo seng, byale
 tînq le ène o malay, nna xa kene
 taba. Monna xe a ekwa taba e,
 a ya xo mosadi yola, are, mosadi yol-
 a ore, nena o tînq Kobô ya xamis
 byale ore, e buise. Myce are, xl
 ka xo-rêta xore, o nthêkèle Kobô, tê
 ya kobô ya xaxo, o fa mosadi wa
 xaxo, nna xa kene taba, kennal

697

K34/82

9

mohlôtxadi. Monna aba tsietring, a se sa tseba le xore, a na dire byang taba na mohuta o, a dulu fase a homala, byale mosadi, ola, a belaâldro a tlôxa aya a tse-nd nobô, ya xaxwé, a sîncé éla la-peng la mosadi yala. Byale Mya a na xomma aye, monthaka ont-hake xa botse, fêla xohluce motho a bo-lêla ke xobaka dithâle, maloba onka-moxile thxemo yata wa fa mosadi wa xaxo, lehano ke taba ya bobedi, a wa sâla monna wa xa Mohlaké, xo-retellé xo xitili pitsi, ke moka mo-sadi a tlôxa a e kô a le sekowca, xofihala le xa nabycali a ba matzebe mo-a letô xôna. Tsuala banneng xa e farêle. Môla cataba a dibatse banna ba xabô nkabe, xo se byale.

Monna xe wa sabô aña le molat-o, o leta ka maatja xo moarabêla xore ba fenyé motho yala o-ôle yala. Batho ba byale ka leloko, le bana baxce-xue xa môxô le dikxaitxeli. Bare

697

K34/82

10

ba monata abe olikile ka mactla, xo
 ba fa dikarabô. ke batloxo, le borwara-
 nê. O setke wa huetša banda bamo-
 nne wa tence ku xare, ka moswan-
 a ba tla kwana ka wena, bare ke
 wena o baluséanthato, bencu ba mo-
 xa berthwane. Brâle ka Patland Mo-
 ene le Lekalakala, ke banda ba mos-
 di, Patland ke mosolo Lekalakala kemo-
 ratho, byale e be ba axile matse ka o-
 tee, byale ba dila ba chuc, xo fihlêta
 moratho a tlöxa, motse, a xa waxaxu-
 ê, byale ba okwana, fêla Maruping-
 Mohafeng yame, a xoba a fêla a la-
 mala lehono, bare, ke yêna a relwe-
 thanthato, ba bile a molifi ka Kxom-
 o, bare, o töama a tainya malupa a
 banquê. Kotzi e ehlaxêla motho ka
 baka la xo sehlökômêla dilô. Xa xolo ba
 dilahla mekxobeng le ka mafuni, byale
 xe diká diree motho Kotzi, motho yame,
 mong wa matse ona le molato, o sw-
 anetšê xolefa, mohlabiwa, ke xona a
 tlaxo hlökômêla dilô ts'a Kotse..

697

K34/82

11

Nêna mong wa matse otia leka xore, a
 wa dilô xa tsâ beng ke nna, mohlomo-
 ng, ke basipidi xa ke tsobe, wena ka noki
 o swanetë xo hlâkâmëla matse waxaxo,
 xa xona se a sebolêlaro manna lefa.
 Ba disâ mabapi le dikromo, xe dikro-
 mo dillê mabêlê, mong wa thëmo a
 dibâne, a ba a dirapa a ya a kupa ba-
 tswadi, xa xona, boephelidêlô byowemô-
 disâ a ka bobolêlatô, mong wa mabêlê
 o swanetë xo batîga. Empa xe disim-
 ane mong ucl thëmo are, basaa xapa-
 ng dikromo, le jêna a ba a dirapa
 thëmo a dilesetsâ, ka xobane ba disâ
 bâna ba xa seke bayu, ka xobane bathta
 ba xo teiuva, byale etlare, mong wa
 thëmo a boetë thëmo, yo monguê a
 namêla sehlare, a nlapetsâ mong wa
 thëmo, byale ba banquê ba nekella-
 ba ya ba dirapa. Byale mo tabeng e, ba-
 disâ bana le xo sêka xore tta xe tu
 e so difê mabêlê, le xe mong wa thë
 mo a ka bolêla bayu le byang, ba ka
 seke ba dumêla. Xo finlêle xe ba ba

697

K34/82

12

xolo bare, a wa xobukile, sepele, re
 ka sete na boléla selo ka xobane ba di-
 sa le mena wa ba kwa ba xana, bya-
 le mokeeng o ditusetsarô, o ditape o
 ditlise, o tlazla o ba tina le ditupa
 tsâ lehono. Merêô, motho yo manquê
 le yo manquês, yo ele a morei, o swanetše
 xore xé a ega xâê, a rôlle dinêô txa xa-
 xuê, ka xobane xé a ka distoxela, otla
 tanya dimuina tsâ batho naba matato.
 Monna bare, ke Thsotšokane ke matse
 mi yo moxalo, byale a matsatti a tanya
 dipudi tsâ batho, a dinêolla, a ega a-
 dija, byale ka töati e lengue oile a tan-
 ya phokô ekxalo, byale monq wa yona a bu-
 tšisa ba disâ xore, le tsöhlwakae, ba boléla
 xore, re tsöhlwa tsâ, byale a tsata
 e sale xosasa, oile a saya motong a
 bôna monna, a e rutele, a utama kxa-
 ufsi le tsela, e rile xé a feta a napa a
 bôna xâ batse, xore, ke yona, a thoma xo-
 re, ka moratô xâ mo afitile, a ya a
 bitsâ monna yo bare, ke sebasé xore kba-
 rié o mponthâ, ke bâne monna yo mon-

697

K34/82

13

quê aveule quidi byale, ka utama
 ka e tseba le yêna ka matseba, xe a
 feta xxaufai lenna. A wa ba yel,
 ba huetsâne a sa itsuuya, ~~ta~~. ka di-
 tibeng, ba fiha ka apeng ba dimedi-
 ūa, bare, o kae mong wa matœ, bare,
 esale a tloxa mabâna, oile Matloum-
 eng, ya ba ba bôna ngwana a eya ka
 ditibeng, byale le bôna bare, ſâlang, ya-
 ba ba libile ditibeng, bare, a wa tsela
 etla ka mo, bare, a wa mmame, re-
 tâma re tsoma diphuti; baile xe
 ba fiha ditibeng ba bôna monna,
 a e ~~tsoee~~ a ~~thabé~~, ba huetsâna
 quidi e sakakabé, ba rucale pudi
 ba fiha nayô, ka apeng bare, kexâ-
 na matloumeng mo, mosaeli a se-
 be le ka rabé, ba ſeyce mokhopawa
 pudi batloxa, e rile, e sale xosasa m-
 untsui a rona sebaka sa xorepê-
 ldy mong ee kxomo ave, ke otimile,
 fêle sepele o matœ antshé kxomo
 le quidi, a wa monna aya a alia
 byale ya ba kemoka molato ofedile.

Pudi a efa sebâké

697

K34/82

14

Kxobalo: Potšo • Kxobalo, Mampadi
Masete, mosadi wa xaxuē, Mamu-
huke o kile a dira, byale bya mph-
ôxô, e ega xo khetifa tšémo malapo.
Byale monna wa xaxuē, a nwa by-
ala kudu ba salatâ sele xâe, enile
xe le tšéma le ga, bane xo qêna, o
suanette xo sala, byale a xana, bane
a taxilue Kudu, aye ne mabêle a
mosadi waka xere mabêle^{a ka}, mpolâ
ke temer ke le nozi. A wa ba molesetsä,
byale ba mošiga, orile xe aye, wa fihla
a nwa dilépê dille ba nipa dihlare, bya
le a ye, ke fihlike ka lebaka, ba se sôna
ke tla benga Kenya, xel rialo a rôbala
moriting wa sehlaré, a se bône ke
motso, byale lebaka la xônipa-sehlaré
se ne a rôbetso fose xo sôna, la fi-
hla, monna yo monguê a êna ka the
kô e nquê yo monguê e nquê, byale
ba setikela, ba sêma, seile xa seeua
sa nèla xodimo xaxuê, mahlatse sa
modûba le oto la xaja. Byale ba orwa
motso alla, ba thiôma xo matsoie, bails

697

K34/82

15

xe bare, ba lebella ba fumana ele ~~tit~~ Ma-
 mpadi, o tainile ke thabi serope, byale
 ba thoma xo hlabo mokxozi, byale le ~~tit~~
 ema na mola la ~~titimela~~, a wa ba
 tipa thabi, ba e tsotsoa xodimo xetwéz
 ka lona lebaka leue, ya ba ba mo-
 loxela sefalarahla, ba motiemela
 sôna. Byale le tóema la fêlla ke mo-
 somô, ba thoma xanwa byala, xo fihle
 la ba bofetsa, byale ba thoma xodira
 bo apá, ba mosucale na byôna xo mo-
 ita xâe, mosadi aye a fa letsem-
 a malebo, ba nua, monna yêna
 walla ka ntlong. Byale ba rëmi, ba
 sehlae dipelo diababa. Èrile xosasa
 bare, byale le reng. Ka batho bala ba
 xoba ba rëna sehlae, byale yêna
 ka nozi, a se, xa buna malato, xaba
 ka ba npona, ntabe ba ntosíté,
 a na ditaba tsa fela. Byale ~~molo~~
 o ile a babya sebaka sa kxweds
 tše tharo, la folas, lexana lehono ke
 setole, o xôlafaditswe ke mohloka pudi.
Palaô Phupu Malesa o tîne mosadi

697

K34/82

16

wa xo monshwa thaheng bare ke Matšie
 ke ngwana Masalee, a wa Modimo
 o muthusitše, o na le bana ba ~~basa~~
 bane, wa pele ke Kxasane, wabobedi
 Matxadi ngwanengana, wa boraro
 Ntekwane le kxothwane seêle. Byale
 bana ba mokxalabye yo, Kxasane le ~~#~~ Nte-
 kwane, ba kba, fêla batwadi ba lôna
 ba ba e mella. Kxasane o be ele mothowa
 xoleba, Ntekwane ele motho wa xoutswa
 xudu le xoleba. Byale Kxasane ona kemo-
 sadi ke Matsabôle ngwana Tsekota,
 ba ratho ba Kxasane ~~o~~ so ba tsee basa-
 di. Ka bakeng la xolexa xaxakwê yêna
 Kxasane o ille a fihla matseng wa
Maromane le bana la ka mäbany-
 ana, a etswa xonua byale moxongue
 awa a fihla a cumedisanca nabò
 xa botse, a fumane ba beile sitxa ya
 byala ba e nwa, bai le yêna ba moxé
 la xo fihlêla a ke kxôse. Byale ba
 tsekha sephô bathôna, xoba ba tsee dikx-
 ang, byale Kxasane, o thiôma xobet a
 tsuara basadi ka tshapele, byale be

697

K34/82

17

ing ba matu bare. Malesa xe o hōe-
 e ya xāē, ô rōbale, xobr o bōna xore o -
 Ka setke wa fihla, re ka noxofa ntlo wa
 rōbala, a thāma xoba tōtana u mō-
 nħwā a a ka kxona xo, byah beng ba matu
 bare, ba rērēsa xe aue, bothakra batla
 le xotsinxa, manna qā mānguē a mokħadda
 metħā aue, manna qā xaxena ke
 xo file byala, oile xe aue, a wa wa
 a tsavella fasse kic matsatō, kxatħe
 le tsatō le le nquē ktsene mollong,
 baile xe bare, ke a mohuwa xotla-
 ūa letsatō mollong, qā ba mēnwanu e
 jiduk, a tħoxa a a a fihla xāē,
 xe pā balila taba e, byale batsuad-
 di ba qā matseng wa ba xa Ma-
 xomane xobutxha taba e, bare,
 a wa renu le xa mahlx xar d
 mōnd, le xe le ka butxha bo mo-
 xetele mokete ke ba renhuetatō
 nabō. Għaba ba m-aiħa ngakxen
 qā makħawa, bax qie bā mokħaliex,
 Makħawa bare, malaktu keng, a
 wa uile a wċċed mollong a nu-

697

K34/82

18

ele byale. Byale molato wa fêla.
Ka tsatsi kengue, Ntekwane aile
a hne le yêna moxolowaxaxwê, bya
le n oxalo, a thsâba le mosadi a
ya a robala xa Nyatha Râcanya,
byale morolo eue, ke tla mmolaya
xohwe ke thsâba, n ka seke ka
Kxôna, a wa byale xosâ a bôe
le xai. Byale ka tsatsi kengue
Nyatha Râcanya adira byala
bya maleng (xoreng). Kxasane le mo
sedi banya, byale ka morato Ntekwa
ne, le ditherska tsâ xaxwê, a fuma
na moxolwane, a hne, ba khopela
byala xa batse, byale ka xe Ntekwane
a na le thsâlîtê e tki ya xo utswi
wa, ~~e~~ a iêka byala bya maseleng
a maledi, morolwane e tseyâ
seto a xa a nwd, byale morasho
a ômana, bathoma xolwa, byale
moxolwane a bona xore, wa mpeki
sa, a tseyâ sekala sa ketsepe la
dipholo, a moyatla hâtô, ke motta
Ntekwane a banya, ka morato ka

697

K34/82

19

matšatši a se mara, a huca, batwa di ba xaxuī ba dura tabae ka mara xō, ke ka selemo sc 1944. Kxoči e ile ya ūtwa xo tseñela tabae, kabaka la xore a ka a tshita he motho.

Seeme base, nama ya beta e a bewa. Se se ngue base, senwabónópi sa bo uxaleka o se missione molomo mpôkôpôkô pele xc lebu xo étabeng ba lona pele.

^b Matalelee Mongole, o be analé basadi ba barano, bale masadiyo, base, ke Mothšer, o be a utswa kudu, byale ka tšati; le le ngue a ja a utswa thšemang ya de Maformane ne elane. Byale ka tšati, le lengui, oile xe are, a santswe, a ra tóile m ahay a nane, byale ya òa Maformane o bleha ~~Mo~~ mo-kxoči, masadi o be a bele nqwana, oile ke a thšabá, Maformane, a fôsa lehey la tiya nqwana ke phiotong yabel ke inoka nqwana wathwa, masadi a pepula setoto el fiha

697

K34/82

20

uaso xaē. Monna xe a fihid, mosadi are, ke nobona nquana a nhivēla matselery, monna a leha xo mutaisā mo le mo, mosadi el se ke arata xo matsie nnete. A wa molato wa setke wa ba xōnd. Seema bare, taba re apa xōrōmēla, khuta maratna re hucenayo. Fēla maf-long dibile tša kwalla, empoal byale ka xe mosadi a le a setke a bōba ba dira setō.

Mattepe shaaï aile a bolaya nquananabō. Mawai shaaï na slépē, ba luéla mosadi Mawase shaaï. Mosadi yo ebe ele motatsa papo a bōna, byale mosadi a barata setli xabōna. Ko finlēid Mattepe a bolaya morathio wa xaxwē. Byale taba e baile ba eisere kxotí, byale kxotí aitsa makxweny. Byale matkuwa ba rōma maphodisa bat tla ba matkuwa. Byale aya a bat th̄isabelas bat tla ba monyakēla ber setke ba mānas, byale bare, xo morena semwa tapeng a ūtla a monyaka, a wa

a ſala a monyatiela, byale na thāt̄
ke lengue, matsoni oile a tsoma
a mōna a na le Manase a mōk̄era
hlāt̄o, a Kitima aye xahabca mokxo-
xi ka mosate, byale kxot̄i, ya rona
ba tho matthek̄o na moka xore ba yo
motata, ba dira biale ba motata.

Oile xe ase a bōna motho ucl mat-
homo a th̄abca, ure, ke ya kamo,
a fumana batho, ure ke ya kamo, el
fumana batho, byale a bōna xcl ba-
tse xore, dira dinkabie, a fofela
na le open a le phara, ya ba ke
moka o ba ſile. Byale ba tswara
mosadi ba mai a mahlong a k-
xot̄i, byale kxot̄i ya butita mosadi
xore maan̄o a xo matswara, mos-
di a bōna xore na hlotka xo bolela
ketla kuistwa bahlotko are, morena
letle esale xosasa ke tla matsa xore
a tsene na seserong. Ba lokala no-
sadi, exile esale xosasa banna
baya, ba fibila óz ema irantle
xa n̄x̄n̄o, ka otee a ya a butisa

697

K34/82

22

mosadi xore o xâna, ase e, ya ba ba
 ya ba ya ba motsward, ke mokâ
 ba maitsa xo kxodi, kxodi ei matsyâ
 a maitsa makoxeng. Tattî la
 kahlolo mmârê, aile a ya, bare,
 kona ba balette dñtaber tâxaxwî
 bare, a swanethwe xo bâlciwa, mm-
 amê, ase, morena a ka mpa wa
 motixa ke kxeti e què le enqûè xo
 end le xore el balance, kabaka la xo-
 te, xa ke sand nquance yo monguè
 e be ba noba ba bedi fêla. A uce
 mutô uile wa mkuêla, baile ba
 muise thôakaneng, a fetâ a
 bora xuê.

Kxôlafatto. Mokxattî ~~Re~~ Mapholo ke ba-
 sadi ba Mahlabe Sakwatapeng, byale
 bankile ba lwa ba nevèle byala, ka-
 baka la ntua ya bana xe ba lwele.
 Byale Mokxattî a khoma xo tlota
 ka lapeng taxaxwê a la telle mapholo,
 a re, xo fintâ a khoma xo motxitla ka
 letwile, ke mokâ a khoma xolwcl,
 byale Mapholo arija Mokxattî zebé

ka mēnō. Byale Makhatli a batšā m-
 onna xore bôna se mosadi wa xato, se
 a ndivilesô, monna are wa lēba ke xo
 butkitše xare, na uč kae, noxa xa e
 la telue maletereng wa yôna ke wena
 o kabe o noêmana o le ka lapeng tax-
 xo, byale mohlonong the nkabe o sa
 dibôna, are, x̄ndi ko batšā batswadi-
 ba ka, are a uci ts̄e we ditseba ke
 wena, fêla xe eli uua xore xaxo-
 na molato, a wa mosadi a du-
 ba. Kemaka ditseba ts̄a fêla,
 empe yêna ke setôle, fêla mola
 a è batswadi xobas kxorong o be a
 swanette xo lefa setôle sa batho.
 Malešo uci sesetho motho yo
 monguiè uci xôfatsa yo mo-
 nquê o swanette xo lefa, le xe
 a matôlafaditše kac katsi, xoba
 a malebetše, byale a matôlaf-
 tâ. Byale na Mpai Makôkôrôpo
 uci a xôfatsa Nakate Maseo-
 Kôma, esale basemanyana ba
 blaba mukurite, byale a ma-

697

K34/82

24

klaba le tsatô, byale batwadi ba
Mpaci baile ba lefe ka kxoma
tsé pedi, ele xore, xa mohlabatxa
kxole, ebe ba bapeld, le lehono ke se.
xole letsatô xa le sumeselô.

Dinthô xobêtha. Matlala Mongale aile
el tige mosadi waxaxuê kabata
la bophâtô, leina la mosadi waxa-
xuê ke Mafini, byale ka tsattî
le lengue aile koye kantlo ya xa-
xuê, a huetsêna mosadi a se-
xona, ele banda fêla, a wa manna
a iôbala, erile matla xosa mosadi
a fihla, yaba manna wa butsiba
xore o be oile xal, mosadi a sebe
le boekarabêlo, manna ari, wa bö-
na mosadi ke tla xobalya, bophâtô
ba dira mosiye xe letsatzi le
likela wa xopola xo xötietta banda
mollô, le xona mosadi xa tsâne a
nyaka banna boero, ke manna a
tsamato a nyaka basadi boero,
wa seke wa tsota wa baëletô
wa tseba xore, bare, kxoxo ya thsa-

di xa eleke, xo lekce mamokôhônôpê.
 Mosadi aile a labo diôd matsâti
 a se makae, ka tsâtti le lengue
 xobe xona le mabyala a mantki, mo-
 sadi e xôxana le motlabô yoldawa
 xaxwê ba rôbala ka mapuni a n-
 tlo ya mosadi, borâkô ke dira, bare,
 xofetsâ mošomô wa bôna remoka
 ba xxomêla, ebe ba apatse dikobô
 ba dised mete. Ryale xe monna
 a fihla a fumana banda ba fe-
 totile dithswane, a ba bûtsita
 xore, mma ue lona aile kae,
 bare, se nobôna a eya ya mo ma-
 furi, byale monna aya, a fum-
 ana, ba rôbetse ba xxomette, byale
 a tseye dikobô tsâ bôna a difihla
 byale e nyakêla xati a babêtha,
 ba tota, yaba wa monnawa
 thôsab, mapông. Leina la monna
 Piti Mongale, byale xosasa a rô-
 nêla sedaka, sa xorapela, a wa
 are, xo erêna le matse a xomêle
 mosadi waka, xa xona taba.

697

K34182

26

Byale ka tōati le kqueñé, monna ai
le xe bokelisá mosadi, mosadi a feto-
la ka motxwa o a ratato, byale mo-
nna a bētac mosadi, mosadi a thi-
bēla mosate, byale ba mosate ba
bitša monna, byale monna a yd
a boléla diphōša tsá mosadi, byale
lekxotla la re, wa kuala, fêla n-
kabe o tsware monna o malifisë
xo end, le xone o tse mosadi, byale bô-
na o moyatille hlötô, lefa madi a
ile, a wena xe obolaya nota othô-
na kakae, are, ka hlötong, bare,
le wena o moyatille hlötô, xa bare
xe ba xofa mosadi yo, batwedi
ba xaxuñé bare, a balae, baile re
xo file dinôka, xa ele hlôxô ke ya
beng ba nquana. Monna baile
ba malifisá ka kxomo, malato
wa fêla. Banna xe baile ba lwa ba
setke ba nthône madi, a uce malato
wa bône, o šitintsha ba ahloclí xo atlo-
la, ka xobane boñatze, byo boxolo ke m-
adi, Byale xi Mothakxati Mahlek-

wanak Moxaxa, baile ba lwa ba
 baka mosadi, byale Mothakati a iña
 ditaba Kxorong, byale Kxôrô ya bitsa
 Matata, byale ba ya ba ſidine
 ſidine xo balêla seba luette, ka
 baka la xore, mosadi, yo ba moluette-
 xo, o na ke monna, ba thsakel xore,
 monna a katal a ba lifisa. Mo-
 thakati, oile a leka xo bôlêla ma-
 aka a xore, re luette byala neile
 ka rêka byale, byale Matata a nka
 moxa a bonus a swela byale
 t he mo ke elwa nae. Byale diha-
 tse töa hloka, byale Matata a-
 re, mmutsieng a le batse nne
 mahlomong, xe a nyaka xobane
 re be molatong a mpatte ke bôlê-
 ie, seue, re se luette, Byale ba
 re ſidine Mahekkana, a hloka
 ke sabô. Bare, a sile maaka ts-
 walle Kxôrô ka dipudi tse nne.
 Kabaka la xore, mos batho ba nuafo
 byala xa xone xohloka batho, le xona
 mola a be a xonkisitse madi, nka

be xokwala. A wa Montakwana a nthša dipudi tše nne, a tsualla kxôrô.

Katô. Rabavale Rakkwale, o ile a kxopêla Mpô Mahlabe, byale mosadi a moxana, byale ka tsâtsi le leng-nê xo nuiwa mabvala, Rabavale kxate o katile mosadi, mare kxâa ka mo le yêna o ya ya, byale mosadi yêna a hlokkomêla, selô. O ile ke ya ka ntle, xo e thusa, a bôna Rabavale a moemeletzitse, byale mosadi a thôma xo matkala, are, mahlonong te yêna, o ya kantle, fêla tabayca xo mo makatsâ a bôna a safete, byale a tsena ke matsolatsôlô, a thôma xore, ke a thôsala, byale monna a moswaree, are, a ebe wena mosadi byale mosadi a xana, yaba monna ore, xo daone xe baka mpataela wena, xe ar rialo monna a sôsôpana n-sephlorô, byale mosadi a bôna, xabate, xore monna o bejetine a tîma xo hlabâ monne

ôzi, yaba monna o mokatêla fave
 a tšeyâ le lapi, a matiba malomo,
 ba katana kudu selô fa me, xo
 fihielda monna a fonyâ mosadi a
 dira modinô wa xaxuê, byale a mo
 lesetsâ, monna a tisâba, mosadi a
 lla a eyc ka xâ. Yaba mosadi
 a moimantse ka ménâ, monna le yen
 a, o ile xe a mokate a motxéilela di
 Kobô, tsâ monna o Kobô tsâna xa di
 boklue, mosadi o ile a disingaku
 du. Byale xe mosadi a fihla ka xâ, cella
 base, xo yêna a moloto heng, mosadi are,
 ke katile ke Rabotale, byale mosadi yom
 onquê are, mokxôzi ke ukwile xe ebe
 ke hlapolata, byale ka sete ka hâtôm
 êle, ka xobane keile ke sare, ke theletsâ
 xa batse nemoka, wâ se a kualo.
 Byale xe bosele ba rômela motho xa
 Rakwale, xore a mabana o dinileng
 byale, Rakwale are, ma nesso ka
 dira selô, byale morumiva a moh
 alosetsâ xore, wena oka cile mpo.
 Monna a xana, byale morumiva

697

K34/82

30

a laêla a tata. A ba batša xore ke
tsua ntse byale, monna waxana
ore, taba e ue, xasetsebe. Byale ba
xa Mahlabe base, sepele a motše x-
ore e be re naka xo bolêla ncî, ka
setâ, byale a xanato, ditaba diswa
netše xoba kxorong. Monumilla a
ya a matsâ, monna ase, sepele
o ba batša ba ê, mo ba yero. Ditaba
tša ya kxorong, byale pele xa xore ba di-
bolêle ba ya mowe, ba xoba ba katana
xona, baile bce sa fihla ba fumana
naka ya Rakwale ba etopa, byale
ba huetša felô mune xo budule.
Byale yaba ba boêla kxorong, byale ba
laodisetsâ kxoši, le xo musupa naka
e ue batho ba bantši ba etebato ka
motše xore, naka re yaxaxuè, byale
base Rakwale sare; a wa uva
Rebotale o sunetše xo bôna xa-
batse xore, taba a dirile naka re
a eteba. Baile na holo e seso
ya tsena, yaba ba ya thopeng, bare
re piona molates, + yaba kxoši eve.

697

K34/82

31

xo yêna ke wena monna o toeba malô, motho xaba kate okhopêla xa batse a xana, wa fetce, byale wena o schlöla, e ūita le diphööfölä dicrete lla, byale ke xobôna malato o moxolo kudu, o swanetše xo nthša dikromo tše tharo, Kabaka id xore a wa re bolediša, mola ore, bolediše, ebe otia nthša dikromo tše thselelato. Awa monna a etumêla, a elinthša, malato wa fêla, mokatiwa a xapa dikromo tše pedi.

Xophumitwa. Ke motho ana le ipa a phum a, maratsâ mosadi yone, o swanetše xoya dingateng xore, a kue xore a malato heng, xe nke ke bolwetsi, ke moka a lapiše mosadi wa xaxuê. Ke mohlomong ele bolai a tsobe xa batse xore, ke bolaya ke motete. Le xôna baabaa batua bay a mokômenq, byale xore, mokômê o e o motie, o swanetše xo ndisâ manuondi ka dikromo tše thselelato, Kabaka laxore, o be a seso a bônca ka mahlo. Xona le batho ba banquet, ba phumato Kabaka

Ia xo ūoma mesomô e boimaa, ele xore
 matatati a bôna a waufi, byale motho
 wa mohutâ oue, xe el phumile xana
 molato, ke kxoxo eretô xobêla maê ya
 sakoloxa ya nua. Xe monna a kare a
 bôna xore mosadi waxaxuê ona
 le mpa a hluu a motiya, abâ a
 a phuma xana molato, o e polaile
 ka nozi, fêle a kabâ le molato xe
 a ka huu le matuê. Byale kam
 onne yo monguê bare, ke naka-
 raphelle, mosadi waxaxuê oile
 a ba le mpa, byale a nohlwe a mo-
 tiya, a phuma, yêna mosadi a
 phelle. Byale a xo ma a ba le mpa
 xape, a direc byale ka pele, byale mo-
 sadi ~~ka~~ yêna oile a huu, byale ba
 xabô mosadi ba moxaoxêla, bare fêla
 mosadi yo monguê re ka sesarafa,
 le ditxomo o ka sena wa sibôna.
 Oile a huu a sena mosadi.
 Xe mosadi aile a bêlêta mafiehla
 mohlemong a bêlêta mošemanya-
 na le ngwanegana, wa mošemanya-

ana o tla bolaina, le xe e se sehlôla,
ba hla nore sehlôla ke qêna. Ke xore ka
maloš wa sesotho xo aile xe mosadi a ka
bêlêta bana ba babedi, base, motho xabê-
lête bana bababedi ese pudi. Motho
ke kxoma o bêlêta ngwana ka otse.

Ngwana obaleya ke mmaturê mosadi
le mmaturê kxora, ka xobane se-
hlôla se hloletsê bôna batswadi babâ-
na. Setôlé ke sa ba kxoma sehlôta se bo-
ye matseong. Ke motho ei ka bêlêta se-
xolê, xa ba bala. Byale ka ſele o bêlêre
setôlé sa mošemcanyana, o xâls fetše
maoko le matsôtô, xa na modirô o
a ka o dirato, empa uce phela xand
taba. Xana byale ke lesotana.

Xoroxa thsêbô dikwêrô

Xoroxa. Makxine Thobetsane le Thathaa
Raxanya, ba ile ba fumana dikxomo
tôlê Ngwanokôtie Matthabêla dija mabêlê
a bôna, byale ba ditcupa ba diisa xo mo-
ng wa tsône, byale ka xe, ebe ele m-
osetare, ebe dihlakane le masaka a
mangnê, ele tse dintzi kudus. Ke ba-

difihlisa ŋakeng tōe dingue tōa tse-na, tōe dingue tōa tse-na th̄emony ya Mokhabēla ye xaē. Byale Mokhabēla are, a keng le xapeletsā dikkomo th̄emony yaka, bare, a wa disepatilé, yaba Mokhabēla ore, dikkomo xa setšana, byale banna bala ba thōna xo-roxa Mokhabēla ka mokwua o batha khōnato ka òna. Byale xosasa ba rooma sebaka xa Mokhabēla mabapi le mabellé a bōna, Mokhabēla are, nna xa ke sand molato n-abô kabaka la xore ba nthoxile. Byale banna ba lahléla molato na uxorong, le uxorô ye bitsā Mokhabēla, bahlekana Be memundi bare, re alla dikkomo tōa Mokhalabye yo difeditse mabellé a tene. Byale Mokhabēla, are, nna xi kena molato nabô, baile banthoxa. Byale lekxotla lare, a ba xo-roxile, bare, keng. Are baitse nyo ya mmacura. xa kae, are, xa lesome, bare, ba roxêbô, xo fihlêla lesome, a dira byale. Byale lekxotla lare a kere xo feedile are e, byale bare, lefa mabellé a batho, ma-

roxa xelajê bajê mabêlê, lexôna maroxa fêla and malato, a kabu le malato xe o kare o roxana le motho, wcl Kitimêla xo matija.

Lhsêbô, ke bolai, xe ona le taba le motho mmotzé, le yêna otla xo thsidiša, perlo ya xaxo et Hawa. Lhsêbô xa endamolato, fêla wena motho yo ba xosêla xo o e hialefêle, ba ka xo bolcaya. Kudu kudu thsêbô (xo-rêpuna) ne ya basadi.

Dikwêrô, xa dina malato, a retse la-re-xe le Kuêrana yo monguê o Kuata xôna dikuba ditaba, ka baka la xoluca. Yo monguê le yo monguê o Kuêrana le maxuêra wa xaxuê, xoba xe roxana le maxuêra waxaxuê, le yôna kkozi xoba Morixôma-na, ba sa-loka ke setuêra sc bôna. Ke oka retse xoba xo Kuêra e moxolo, o suanetzé xo teiuca, kabane la xone o ka zluâela xo roxa ba baxolo.

Bootswa bya Kxarrebé. Kxarrebé xa ele seâtua, betho ba bantsi bantse seke ba matseba, o tia teba ne baxuêra

ba xaxuē, le mmariuē, fêla ba saeli ba
 banguē ba ka natsiba, wakce xe ba
 Etisa ka mabanyana wakewa ba bo-
 lela ka yêna. Ke ele papauê uxarebe
 xa tsêbe selô, o ditseba mothang uxarebe
 etka imá, moxonguê a bôna na mahlo.
 Kxarebe ya meletsuwa. Ke eile abâ se
 atsuwa, empa a seke eiimá, a wce
 xa xôna taba, fêla dikaba tsofapan-
 a, xe monna a matšere, kci kobane
 otlare, o robala ndê, a fumana ele
 mosadi, byale mowé lesotana le tlâ
 tsibisâ batswadi ba xlâ lesotana;
 Byale batswadi ba tlâ nyakela pudi
 le sesohla, ba phule sesohla ba
 sepakela dinakeng tsa pudi, kemô-
 ka ba ióna mothaxore, aise pudi
 batswedding ba Kxarebe, kci xonialo ke
 ūpô ya xore, ngwana wa bôna
 ke mosadi xlâ ūxarebe. Byale mò
 muniva xe a fihla ka uxôrô, papa-
 auê, na kizima a moxa yâll pudi
 a pyatia sesohla, abâ pudi e abo-
 lawa. Muniva xore ba moq-

697

K34/82

37

motê pueli ke moka uel xoma le kci
lapeng a sa tseca. Byale batwadi
bel kxarebe ba zla ūala ba dire, by-
la byô bontši, ba borwala ba boita xax-
abô lesorana xorapela bo ūdâdi byar-
nqand wa bôna. Ke moka molato o
fôdile, ke ditcaba tôcî ke mafapeng,
xa die kxorong. Momelethua xe aile a
ima. bahetse. Sebo, Pemosa Mašumu
oile a fereya kxarebe bare ke Mphokô
Popela, byale kxarebe a ima a sale boxa-
di. Batwadi ba kxarebe ba moserita
xore a imisitze ke mang, kxarebe ya
ke imisitze ke Matietié Mahafe, by-
ale batwadi ba kxarebe ba hlabêla ba
xa Mašumu mokhotši, xore mosadi yola
u el lene o sinçane. Ba xa Mašum
u ba beyce letsâti, ta xore retlatkôpana
habeng ka toatesi laxone, ke lona le
tsâtti. Ta kôpanô, xe ba kôpane, byale
ba xa Popela banhôka kxomo ba efci
Mašumu ya xo supa sehlôtlolô,
polelo ya kxomo bare ke ya xalala
matôtô. Ke xore mo sehlôtlolô se dira

matomo le moredi wa bona e be ba
 moaletše leróxa, empa ele xore ebe ba-
 dira lefokeng, félè molao ba swane
 tše xocalola maróxó. Byale matxonya
 a kxone xolwa le schlattloz. Matsum-
 u aile a lifita Mohafe dikromo tše
 nne, xe a xob a xanya le ya dikromo wa
 xaxuē yaba dikromo tše hincu, ke moka
 a tše ya mosadi wa xaxuē a tloxa na
 è, kabuka la xore xa esale rrarebe, o na-
 tempa obikiswa ke ba kxeholo. Le xe
 lesotana le be le sešula nyala la fe-
 tsid, ke moka o tla fetisa ke dikromo
 tša bareadi ba xaxuē. Mohlamong xe
 lesotana le ka inisee mmeletšwa
 xe bare, ba malifisa, yaba oile xe
 a baleda le kxarebe eue, ke nyaka xo
 napo he xo tšeza, otlane tau ya bo-
 laya e bolaëla xoja, kemoka a nthia
 dikromo a nyala manyana. Kemoka
 batwadi ba kxarebe, ba bitsa mme
 letši xore atle a thee mesetyana
 ya xaxuē.

Kxarebe ya xo sebe^{le} tše. Le mosotana

697

K34/82

39

a ka maimisa, batwadi ba xamie, ba su-
anetše xobutsisa ngwana ue bôna, xore
a sesero o sifile ke mang, byale ngwa-
nemana el bce batte, byale ba tsibise ba
bo lesotana xore, ngwana wa lera o
sintše ngwana ue renca. Byale ba
bo lesotana xe ba butsisa lesotana la
dumela, byale ba tsibisa ba bo kxarebe
xore, taba e ue ke neta, byale ba bo
kxarebe, batlare, a nape a matsieka
xobane e so a tseme, o suanetše
xo matseye, ka xobane o moaintše
a sole kxarebe, xe a ka xana are, o
nyaka xolefa, ba bo kxarebe, batlare xolu-
kile a re lebendisane mpa. Fêla xe
monna yo mongue a ka matkahlid a
matkahlid, a ka seke a lifisa schlôtlolo
Kabasa la xore, onre xe a mofeney
a a khwetsana a na tempa. Yo nyak-
la o suanetše xo nyale byale ka
ba bangue. Ke nre monyana o be
a seto a ferewa, fêle xona letxo-
polô ya xore, o suanetše xoya xâ
va kxadi axamie, xôna baswanette

697

K34/82

40

xore batsuadi ba kxarebe, ba tsibise
 ra kxadi wa xaxé, yénd xe anyaka xo
 matiéye, a na le molaz wa xolipisa
 sehlôtlalô. Xe baile ba xolipisa a sanc
 tempa, ba xoraté baima byo baka salang
 bohlaxa moimaneng, le xe a ka huac le
 mpa wend a osana molato, xophala
 xe ba kare, a rebebendisane, xâna xe
 a kahuer, berzilô xo bitsâ bare, bôna
 le rumu le la taxaxa, byale monne a
 swanette xonthâa elixxomo tõe dileka
 nato hlôtô ya motho.

Bootsuabya mosadi; ~~X~~ monna a xonôwa
 monna yo mangue, fela a leta ka maat.
 Ia xore a mone, a palluca xo mone.

A keve ditaba tsâa ~~Thsuenene Papeler~~
 le mosadi wa Moketelô Matthake.

~~Matthake~~ oile a leta ka maatla xo
 nyaka xo matsuwa, byale a pala.
 Matthake a tioxa a yce bokxolwa, a
 wa ba sala e le la mositla moladi,
 monna a tioxela uce xaxue mosadi
 a e yce a robâla le yénd, modim
 o wa ba a moxela, mosadi a ba

lempa, byale batt batswadi ba Moke-
 tšelo ba butšisa mosadi xore, a ekac-
 ba le rounô le tšwa kae mosadi a-
 re, ke dirile ke Papele, byale ba
 le setsâ ditaba dle byale, xo letéla
 monna wa xaxuè a boyce. Monna
 aile xe a fihla e fumana mo-
 sadi a na lenguasa. Mosadi are,
 xo bôna monna a thšaba, a ya xd
 Makxékolo yo mangnê, a morôma xore
 a yo morapella. Makxékolo a ya a
 morapella are, mosadi wa xaxo ore, o
 thšaba xotla ka mona, kabana la xore o
 sinyane, ore o sintšé ke mokête, bya-
 le oitsé ketle ke morapellé. Byale monn-
 a are, xolukile sepede o motšâ atle.
 A ~~we~~ makxékolo a ya a mitšâ a ya naë,
 a mafihliša, a rapela monna xore, xe
 motho a rëra malato o rëra xd batae
 o sette wa bolaya motho wa batho,
 xd se mathomo kae yëna. Monna are,
 mosadi yo ke hxal re sakwane, kae
 the o be a fora ke yëna monna
 yo. Makxékolo a thoxa, byale e rile

e sale xorasa, a bôna rebana sa xots-wa xo Papela sefihla sere, ke rumi-lue ke ba xa Papela, baitse ketle xo ba rapelha, ngwana wa bôna o sinçane. Byale monna en, monna youne e be nka se molifise e molifita kabaka ta xore, mosadi usata xel kue se ue ke matsaro, fêla kabaka laxore o thôba molato, kencye matswarêla e yang le matse a nthôe dikkomo tsepeli, dikkomo keda dipudi tsepeli, fêla a xomèle mosadi usata. Monna a nthôa dipudi tsepeli molo-to wa fêla. Ke tola e ngue ya xobôna boatoswa bya mosadi le monna. O ile a matswanêla molo o be a swanetsê xo kafa ka kromo tsepeli le dipudi tsepeli. Byale ku xe moxe o sa kbole lekudu la òna, oile a xoma a boeltsa, byale a dib-matswara a leka ntlong. Tsatti leme a matswareto ka lona, ebe xona le matoto ka moâte banna ka mo ka fa swanetsê xo rôbala kxorong,

bale monna, a tloxa wa xoutama kxoro
 ng, kxathe monna yala o disitsé yéna
 a fihla a kókota ntô, mosadi are, o
 mang yaba wa boléla xore ne nna mo-
 kete, mosadi are, xo yéna onyakang,
 monna waka otlatlo a xo huetsâ.
 Monna are. awa, a kci seke estla, byale
 ka re mosadi a matseba a sitwe
 xo morava a maleletsâ ce tsena
 ka ntlong, a wa ba šoma mosomâ
 wa bôna, kabaka lo xore ebe bane-
 lê mabyclo, borôkô re disci bya ba
 towara, kxathe monna o metse kwa
 leng, a huetsâna monna le mos-
 di ba kxwasapetsâne, monna a bile ei
 se a metse letsâtô a mosadi, byale
 a seke a fêla pelo, a tseyâ elia
 paro tsâ schlötlolo, a tówa kci
 ntlong, a kxiya le bat; a boéla kxorong.
 Eile matta xosari, a bitsâ banna
 ba bangwé xore kôrieng lo mpanthâ
 awa banna kabaka baxana, bayâ
 ba fihla, monna a xôtsâ mollô lape-
 ng ba dula xo fihla letsati lehlaba.

697

K34/82

44

Byale monna a kxillla ntla are, xo bôna
thwang, ba a ts'wa bedi xa bôna, byale
monna are, xo ts'wa a thaba, yaba m-
onna are, banna e be ke lebitiet'a taba
e. Bare ci wa ye bône, fêle monna
yo we waxa Papela ona le ^hpozo, sebedi
se aila, malôba o sat'wa xo moswa
rêla, le xe bare, sellare sa kxale re
êpd t'otki la matôto, a base ra ntlong
bara le fokeng. Monna are, xafihla xâ
a bat'a baxabô, byale bare o dirile ma-
lato o moxalo, yaba monna o rômela
sebaka xa kxomo, byale mong ucl mos-
adi are monna yo we heile ka mat'sa
xore a xomèle mosadi waka lehono, ke
mongaka kxomo t'sethano kantle lee, le
dipudat'se tharo. Sebaka xa sebolane,
sa xoma, sayo sa mat'sa ci wa Po-
pelar ci dira byale ya palêlo ya Mal-
hake molato wa fêla. Monna yo mon-
quê le e monguê le mosadi yo monguê ke
diotswe, fêla ba lehno ka matia xotama.
Monwa rrato, xe a xo sepelee ka mora-
xô, ke xo rutice matse, habaka le xore kwa-

nō e ka sena yabe xōna. Byale ka Matsi-
 Kingane le Patlana, ke bane ba mosadi-
 otee, byale Patlana o fēla e newella
 mosading wa moxolo, a moswara, a
 moswarala, byale moxolwane a bōna
 xa batse xore, ka moratō yo monguē otla-
 ba a bolayā yo monguē, byale a tiya
 diktlo tša xaxuē, a dula moteng wa
 xaxuē. Are xo moratho xoya ka meboto
 xa setotswana, taba npe re batsane.
 Xo bothata xo lifisā moruwarrato, ka be-
 ka la xore, lehoyo ekaba le lexolo kudu
 le baloi bo ka tsena maxareng a bōna.
 Motatsa kxoli. Monna yo setjomathole,
 ke mothoka, byale o tlale e dula monce-
 nareng e, byale a sluma motatsa kxo-
 ūi a sa tsebe xore e ka dire byang,
 a tsifa xo balēla nae, byale ka tōatti
 le lenguē xobe xona e mabyala, a bōna
 moxatsa kxoxi a tarilue byale, a thoma
 xo modisoa. Kxoli ya lemoxci xore monna
 ona le mahlo a matelele, byale ya mo-
 hlōkōmela. Mahumacaeli e tsena
 ka ntong a vobala, yabe ke mota

o Taxilme, ketsufi le tsuvera, monna
 a nquerella a rôbala mosadi a sa
 dikkui, yaba kxotî ya fihla ya fuman
 a monna a sâsoma mošomo, ya mo
 tiga kudu, monne monna a xoba allâ,
 banna ba fihla ba molamolâ. Fêla
 ba huetâna e le xore monna o dirile
 bohlâla, a xutile kxotî, lexâna e le mothô
 ka. Bile a lifiôwa dixxomo tâe thselela
 xo, a ba a rakiwa mo naeng. Bile a
 ba le mehlatse xe ba sc molaya.
 Bannna ba bangwê ba hlabêla basadi
 ba bôna dihlene, tâa xore xe mothô a
 rôbetse nabô, a be bule ka mya xofî
 hlabêla ba xo fumena, ba bangwê ba
 hlabêla matobalô, + wee rôbala na
 è uahue.

Thobô xo its'eise. Nkwidiseng Byane aile
 a thsâba le Mahua - atoba Mongale
 ele mmeletswa, a be a be cletsime ke
 Mattholomele Mahlabe, a setre
 a monyetse ka Jerome la dixxomo ke
 dipudi tâe diphetaro menwana e me
 di. Bile a thsâbela mowe uxaitse-

di ya xaxuē e tšiwa a xona, a dira
 xore sabana sa xaxuē otla mothusa
 ka ditxomo. Byale ze a le mowe ahla-
 bêla batswadi ba xarebe monxoši,
 xore le nyakale mono, byale batswadi
 ba xarebe bahlabêla ba xa Mohlabe
 monxoši, ba xa Mohlabe batla bare,
 a refe dilō tša sena, byale batswadi
 ba monyana bare, a wa, sena monna
 yowé xa remorata, a verate xajela
 pele. Byale nqwanayand ase, ke ya
 morata. Byale bare, a nyale, byale moso-
 + and a hloka ditxomo tša xonyala, ya
 ba ase, nna nqwanza wa leia o phalat
 kabaka la xore xcl kense ditxomo, bare,
 xo yena xaf'a nqwanza wa renda,
 ka ditxomo tše nne, a wa a moxafa
 ka thôna mosadi a boëla monneng
 wa xaxuē.

Mosadi wa tape. Mothakati;
 Masete aile a thšabisa mosadi
 wa Malomo Ruvanya leia laxed-
 uē ke Makgapeng. Obe and le
 bana ba bane, byale yaba yêna

o na le dikromo, a nthôc dikromo a
difa Rantanya, lesome la dikromo
le kromo tše hlano. Malato wa
fêla, empa bana ba boëla xo Ran-
tanya. Motho o thaba le mosadi
wa yo mangûê, kabaka la xore sa
xoutsua se a tsœfa, byale a fumana
e ka o phala basadi kamoka, ele xore
xa xobatâ, le xôna ore, xe a likane
nai ka refokeng, a fêla ore ketla
xo tšeysa, kabaka leue, seune monna
wa xaxuê a matyato a kase, a
mokwe xo fihela ba tla nodula
ba elwa. Ele xore o direk bahutse
byal xore xe a tlösile, batho batlare
otlöritse ke xohla a teiwa. Wa
bôna malato o eya moçate ke xore
monna yo a thabileng le mosadi
o na le manganga.

Thsimô ya photo. Mellwane monna ba-
re, ke Mpai Seelise le Sekaloko Mase-
te, ba lema felô xotee, ba xofêlana
byale. Byale Mpai xe a lema o fêla
a ngata thêmo ya masete, byall

Masete a nakhomola. Ka ngwatac o mangwê aya a ngata xape, byale Masete are, xo yêna bona mosela o be o etla mo byale wena o no lema o ngata thšemo yata. Mpai el xana aye, ke wena o ngatato thšemo yek ka. Byale Masete a ita ditaba kxorong, byale ka xe ditaba tsâ mašemodibô lalwa masemong, xuce beiwa letšatz la xoxahlana nabô. Byale letšatz la Kópanô le fihlile, lerkhotla laya la kópana le balui, byale banyakiriša di hlatze, ba fumeira Mpai el send dihlatze, byale kabake la xore and dihlatze ditaba tsâ maja, ba boet ſâ mosela ma emong a ônca, byale bare, Mpai re xobonci molato, o swanetze xofa lerkhotla pudi tše pedi; a wa a dumélâ, a dira byale molato wa fêle. Dikxomo xe difula moxo sa dumélêlaro, ba itiya basemanyana xore baseke ba tsota ba diisetse, byale ka xe ditlhôma xo haxêla mahlaka, ba swanette xo kucl mong wa thšemo

xe are, dikkomo dirasa ke pulukile
 byale dikkone ditsena mahlakeng. Ke m-
 otha a ka trena thšemong ya yo mongue, ka
 ntle le xobolelišana le mongwe thšemo ke
 molato, ka xobane o tše a mabéle a thše-
 mo a iša thšemong ya xaxuē. Byale ka
 Mokxatli, oile a tsen thšemong ya Ma-
 matime, byale yaba mong we thšemo wa
 mōna, are xo yēna, a ohaba onyauang, byale
 mosadi ba keng saxore a mafetole ethiom-
 a xo thšaba, byale mong we thšemo a
 hleba mokxotli, ba we ba xo fēlanato naē
 ba mōna, Mong we thšemo a batša mo-
 xomana byale a tsic mosadi, a mutiša
 a sebe letkarabô, byale mokxomana are, xo
 mosadi o seke we fokola mabéle el moth-
 o yo, xe o ka fokola, o tiebe xore reabilita
 re tše a xoxo mabéle ra a fca yo. Ke-
 yona kantolô ya xe motho a tene thše-
 mong ya yo mongue. Mosadi oile a du-
 mela xore nka a fokola, byale mokxom-
 ana a ya a batša xotzi tabae, xore
 le yēna el dule si tseba.
 Matseng xoba ſasseng la dikkomo.

697

K34/82

51

Basadi le ditxarete ba ba bônatô kxwedi
 a ba dumâtâwa xo tsera, xe mosadi a
 ka nô tsena, o swanetxe xore a fê mong
 wa lesaka sehlare (madi a kxwedi) byale
 a hlaakanye le dihlare tše dingue a
 lafe dihlare, ka xobane a hlaaka xodira
 byale ditxomo dika perekana, wa nobô-
 na dista. Motha xe a tsena matsengue
 a motha xabe le mahô a matelele, a le
 belle kowalekowa, bi alle motha wa mo-
 huta o, onyaka xoutsua. Sokane aile
 a nua byale mosevare kamoka matseng
 wa Mokôlôkôto, byale enile ka lebuna
 la ka mabanyana, a tsena ka xare xa
 lešaka, byale bašemanyana ba môna, ba
 kitima ba batša batwadi xore motha ye mong-
 wê ~~a~~ xare xa lešaka la ditxomo, xe ba ki-
 timèle le dihlahla ba hluetsana ele Sokane
 byale xe ba mutša a hlaaka boekarabêls
 byale bare o moloi, a be onyaka xoloya
 ditxomo. Baile ba modira molato a lefa
 ka kxomo.

Tsinjé. Basadi. Le mosadi aile a sima
 setwane sa mosadi e mongue, o

rômêla mosadi e mongwê, xo morapella.
 Xe mong wa selô a ka fetole ka xore
 ke molato, byale otla koma a moromêla
 xape, xore sepele a matse, ^{ampele} mazumu
 fave ke satama ke tige dikôta (xo
 ja dikôlôto) molato ke ~~o~~ ukule. Ke moh-
 a a boêla, a bolêla byale ka xe mora-
 pedi a baletsé, byale le yêna mamondi
 o swanetsé xo dumêla, fêla a beya ma-
 tsatsi a yêna mong a vata, xore selô
 seue saka ka moçâo xel matôati a
 xore ke a senyaka. Yala otla leka ka
 maatla xonakêla, xe letôtsi le ka fi-
 hla a seso a bona selô, o swanetsé
 xo tibisa mamundi xore, xoxole mo-
 lato dilefa tsa se bonale, ntswarele
 ke sanaka. Le a bona xore selô se
 la a sisintâo xe se bonale, xona o
 o swanetsé xo phophotha ka se anato
 naso. Ka xobane ke molato otla lefa
 xo fitisa selô sefa. Dilô tse a kanoto
 lefa ka dilô disèle xe disintse ke xopy-
 atla pitâ, fêla xe a ka bona enquê
 a ka nolefâ ka yôqa, xe mamundi a

697

34/82

53

nyaka xobane a e buri^{ka} e ngwé o no nthša se sengwé se a nato nasa.

Ditswana kāmoka tša sapo xe motho aile a rinyam, xe a nata le sóna setswana o no lefa kāl sóna, empa xe a senaso, o nophophotha ka se anato le sóna. Kalatšé Mahlabe okile a thšoba ntlo ya Kōdi Matumu, fēla xaaka a e thšoba kātšâle, o ile a rumasa le bône atsem ka ntlong, el seke a le moxa xore le xale le wetše xodiso xa telapi, byale ka xe batho e be ba enwa byala ba seke ba phatiřa ba temoxa, ba thšafa ka xobôna ntlo, e ſetše e e swa. Byale xe ba butšia ba fum ana xore, yo a xotsend kāntlong le lebône ke Kalatšé, bocle le yêna aka a seka oile a dumela, fēla are, ntlo xae ya thšoba kennac, malato wa ka ke xotsend le bône kāntlong. Au a kabaka la xore, a dira kākhole, mong wa ntlo aile a malifiřa mximo ka etee, xore a yêke dikob .

697

K34/82

54

Monna base ke Khasane Malesa okile
 a réma Kromo ya Maditale Mašumu
 ka selépè mosifa wa leoto la morato,
 Kromo ebe e tsene ka serapeng saxo-
 xe, byale badiša ba fumana e paletz
 we kxaufi le serapa saxuē, byale
 bahlabêla batwadi mokkodi. Enle xe-
 banna ba fihla ba kueriānca xore
 Kromo e sintšuē xaxolo, byale ba
 bitsa ~~the~~ Malesa le banna baba-
 nquē xore, batle ba ba bôonthšé,
 byale ba fumana mehlala ya Kxo-
 mo etšwa ka lexeng, le madi a
 le xôna. Byale ba betéla ~~the~~ Malesa
 ditaba xore Kromo e xobetsé serapeng
 saxo, byale ~~the~~ Malesa axana
 aye, nna xa semna, byale banna
 base zolukile, fêla ye batšé serapa
 xore ke samang, aye, awa serapa
 ke saka. Byale xae xona motho yore
 ka léléto Kantle le wena. Byale M-
 alesa a bona xore lexé ditaba diká
 ya Kxorong, xa kena boekarabêlô, a
 e tuméla molato. A phaphotha mo-

697

K34/82

55

Iato ke kxomo, bare que re a e bôna
sepela onyake kxomo ya bobedi mola-
to a fêle, a wa a dire byale. By-
ale kxomo ele ya xoxobala bare, a ijê
bôna batla feta letse tâa xophela.
Kexore kxomo ele a ebolailero, e tso
kitte ke kxomo. Kcathe mâtâ a xa-
pe kxomo aise xo mong wa yôna, a
matte xore e sinjetitse mabêlê a-
ka, mong wa kxomo o be etla le-
fêla. Malesa. Se ruiva se re-
nque le se renque xe motho aile
a seswara se mosinjetsâ, yabax
xona le bohlatzé, mong wa sâna xcasa
boekarabels, saxamé ke xo phopho-
tha fêla. Keletso ya phosso, Mayo-
rwane Tselane, aile a fuma-
na ~~tabate~~ Setimila, arapile letse
ma ba xôxa metato ya matkowa
ba dire lexora ke yôna, byale a-
re xo fihla are, xa le xôxe namaat-
la, are, bônang, a tsenyâ lebyôkô la
diphôlô a tantetta motato, are,
byale banna ba lesome a batla

re xâxe, ba bâbedi bâ tšamê batîela
 a wa ba dire byale, ba xôxa byale
 bâla baile re atiêla, motato wa kx-
 aotse, byale seripa se sengue sa
 hleba yo mangue seatla, seile sa
 sa moxobatsâ Kudu, yo mangue le
 yena sa modira biale. Byale bâbzi-
 na xore keletso ya xaxue xâya
 lokâ, ba elesetsâ ba somâ ka mok-
 wa o ba xoba ba somâ ka ôna pele.
 Matto wa keletso ya phosso xâna m-
 olato, fêla sa xaxue le mohla arê-
 rêsâ, a ka sekwinne. Ke matto a ka
 thôba ditiba, (ntlaya polokêlo ya ma-
 bêlê) ke malato o moxalo wa dixomo.
 Byale ka Matkôsrôpô o ikile a
 thôba ditiba tâ Morei, Kabata la
 xone, mosadi yo a xoba el okwana
 naê o mohlandette, byale o ile a
 kafa ka dixomo tse thselelayo.

Bohodu. Dikromo Mabedietse Masilu
 o ile a utwa dikromo tâ Leake
 Mahlebe, ebe ele dikromo tse hla-
 no, byale a dithredisâ noka ya

lepellé, byale ba ſala ba dimyata ka
 ditabeng k mo masakeng le ditipeng
 ba setke ba dibôna. Byale na tsâti
 le lengwê bahlakané le Rômane
 Mphotô wa xodula ſekitsâ,
 byale xe ba mutsîa xore e ſore o
 dôna dikkomo, a butsîa mma.
 Ia yo tsôna ba matsâ, byale are,
 keile na dibôna diapa ke monna,
 bare ke Mabidietre a libile ny
 eng ya matlauneng, byale mongw
 a dikkomo are, o ka setke wa nth
 uša xo lata ſepôrø ſatsona le ban
 a batka, monna si dumêle, yaba
 leatke o ya Kxorong xo Kxopêla di
 aka, ba mo ſate ba maha. Byale
 mokxelabye wa xâ Mphotô le masotan
 a a mabedi a Leatke, ba thselo le pelle
 ba tsâma ba butsîa, ba ba batôa xore, o
 fitile mo. Yo fihlêla ba yo fihlâ moten
 ng o monquê, o eilenq a raxisa Kxomo e
 nquê, ba e-reka na diponto tse tharo,
 fela Kxomo iile ya huwa ba bôna mokxô
 pa wa yôna, ba o tseba. Befetile

pele ba tsene motsereng o mongwê, ba
hwetsâna kô xôna ba a sekišitše e ng-
wê xape, le yôna e hunde ba bôna mokkôpa
ba le ôna ba otseba. Byale ba butse-
tšä, xore o ile nakan, re nyaka xo dinê-
ka bare, o kowâ motsereng ðla, yaba
letsâti le yâ madikolo, byale ba feta
ba fihla motsereng elô xâ mabanyana,
a wa ba fumana ba dutsi xorong,
byale barwa leave ba dulela xâ
thekô ya lîfsifi, ba plumedisa ka leina
la Mphoxô, bare, re pîsimaletsûne, mong
wa matse are, a wa xo lutile, moso
xâ ona lesidi, botlasa ta feta. Babce
fa tshâ xoja bajâ, byale Mphoxô a xhop-
êla mongwa matse, xore re tlakloxa bošto
kudu, re sepidita ke malwetki re tsâma
re nyaka ngaka, byale ebe ne xohopêla
xore ke bolêlê le uena morena, awci
mongwa matse cu yâ, byale Mphotô a-
re, xé o re bôna re le byale retsama r-
e nyaka monna bare ne Habidietzé M.
asili o zisabile kô clixomo. Byale
mongwa matse are, a wa o xôna xâ

697

K34/82

59

na Kowd Kxorong. Mphokô are, ke mmône byale ne thâabile xo motabôxêla, pele xaxare ke xo tsibire, are a wa ereng, tîmotsuera. Ke ba fihla Kxorong xel batia ba mmêla sebaka baile ba matswara, ba matlêma kadiaka, byale bat'hôma xo mohlalošetâc se ba motlêmela. A wa le yêna xaaka a xana oile a dumêla. Kxomo ya bobedi o ile a rênita diponto tše pedi le lesome. Byale ba rôbala le yêna ntlong ka etee, e rile xorasa a ba tûpa dikxomo tše tharo, a wa baciêlana le mong wa matse, batloxa. Baile ba fihla xâe xaamundi le yêna le dikxomo tše tharo. Byale xe ba mutsîsa are, diutswitše kennâ, byale mamudi are, o swanetše xo buisa dikxoma tšatka na dikxomo tše tharo. Monna ei dumêla, fêla ke modidi xana le kxoko ya lefafa, byale heuke a iša ditaba malopeng (leydsdorp). Monna baile xe ba mosekisa ei dumêla xore dikxomo diutswitše kennâ, byale mmusô, wa motiakadikxuedi tše phethaxô monwana ka otee. Mongwa dikxomo a kopola xore mohlang

697

K34/82

60

et tšwato kxolerong o tla buisa dikromo tla
xaxue, erile mohlang a tšwato kxolerong, ba
malo ba mofer lengolola xore a sanda molato.
Byale mong wa dikromo ethoma xomaka-
ta, qabaxexona thusi. Mphotô cl fihla xo
leekte aye, sephatkô cl binc malapa sea
finca ke nyaka kxomo, a wa leekte ant-
hôa kxomo a fa Mchoxô. Xe motho aka
utrua pudi xobla mya xoba kxaxo, bano di-
nyakira xa batse, mo matakeng, ba ditsika
ka masuaô, ka xobore yo mongue le yamo-
ngue, ond leleswaô, la diriuwa tsâ xaxue.
Masuaô ana cl tsibya xe mang le mang, le m-
ebala ba tseba ka yona, fêla tsê dingue
o fumana diswana, xe o sa esuaya le-
swel xaxo, o lobile. Fêla xe baka xohu-
etsana o utsuite quasi wa sebe le manga-
nga a wa moleto uaxaxo, eka sebê o mo-
xalo kuelu, batta tšeyâ pudi ka etee, ya
xo buisa pudi ya bonca. Xe utsuite mya
xa oleke ka mya o leka ku dipudi, bababa
tšeyâ le mya. Lehodu xale nyake ke moth-
o, xoba ke wa leloko xoba wenô, oswanetse
xo mophatatsâ, kantle monnale mosadi.

Xolwa le babusi. Ke motho a elwa le babusi.
 Ke xore, o nyaka setulô, byale motho o ŋele a
 ke seke celwa le babusi. Baue baswanet
 sero xolwa le babusi, ke bomorwana ncu mè.
 Ntwa e lxałoye matlomô. Ke ya ditlwat-
 ana (dithlane töč xaboloya). Xe a bâna xore
 dimosítile, byale, o thôma xesinyana tma-
 ina a bâna xe a seplar mo bathong, wa
 ke eñe, xe be xobusa ñna, e be nkaseke
 ka dira tie ke bâncyo pa didira, ke ditla-
 êla, xa baxxone xo tswece sethsaba. Bya-
 le xore, a batüc batto therësa, battha môna
 tsäti. Ia mo kxotzi e betsi pîtsô, xe ba bolêla
 melao, o tlakwe ñena a êma a luçanthi.
 a melao, a dirêla xore, batto bci morate.
 Dinokwane (dithseki) ditla fêla diya-
 xa kxotzi dimatöa xore, monna yo, xo sinya
 melao o bana boxöli, anotsâma a bolela
 ka matheñô. Byale uxotzi xe ekabitsä pît-
 xô xape, a dira byale ka pele, xôna kxo-
 zi etla uxolwa sewu thoski e kileqya
 motta. Bci xolakolo base, xonyatsä kxotzi
 ke xotloxa, kxotzi xa enyatsâmi e dutsi ma-
 bung a yôna. Byale ka Mabai Mohlabe

697

K34/82

62

O be a lwanthša Kxoši Ntšabanyane Mahlabe. Mabai e be e ke wa lapa le lenyana, batōši bosa molebana, byale Kxoši are, xo bôna me-kwice ja xaxuē, a laelie banna xore, battle ba bolaē bošeto, byale ka xe motho a sa hlae ke batho ka moka, yo mangue are, xo yênd, ba le seping, ce ts'a nca wa di-kwa nad, monna are, a wa, are ce xa ke ya xo seba, fêle xe o kare, o kumilu nca, wa ke tla xanda. Are a wa nkase ke kabolêla selo, are, ke kumilu le kumilu laxaxo lehono, bares wena olwanthša Kxoši, ka xorialo Kxoši o laetse banna, xore ka bošeto byo boitšo otilo bolailva, yaba manne o mophutše ditsêbê, monna el thšaba, bošeto, a boela tribatse xo du-la xôna, le lehono bana baxaxuē le di tioxolo ditôna. Byale baile xe bore, re a sa ba fumana el manapi re tlaxa re hlabâ dithaka. Awé xa cka el lata ke motho habaka la xore, o thšabile. Seema sere, xa bôlebyera xa ba ribete moxôpô, xa bo motule moxôpô wa ribera. Ntsholo Mašumu, o be a sakue ditsielô ts'a

697

K34/82

63

Kxosāna ya xaxuē Tobola Mašumu, tōatsi le lenguē le lenguē, byale mafelong a bōna xore monna wa nyetta, byale a batša lekxta la xaxuē xore ba bōne taba e, byale banna baile xe bare ba bolēla nacé, aye, xo bōna a ke le ja bomang, byale bare a kene wa re tséba, aye, a ne lena bci-swee ba mang, byale mowé basita xo moftolo. Ke xore Tobola kē yēna ke bance ba monna, byale mmataiē Tobola aile xobikiwa, ka morato ba beka mmataiē Ntōlō. Byale bannce bare, xa re tsébe se bctuēlato, ba batša Mašumu, bare, wa kwa se mowé. awato se a seboldato, byale renda reka sake ya Kxōna xo bolēla selō. Byale Mašumu aye, a wa lena ka tsébe ke yēce dikuwa, fēla xolukile lekxta palakanang, ditaba ketla di-še motate. Byale Mašumu byare xorsa a iša ditaba motate, bamot-ate, bare, re dikuile, sepele o ba bot-še, le lekxta la xax, ka tōatsi la xore batlē. Letšatzi la fiha tone baē, xorongawa

697

K 34/82

64

yo mongue le yo mongue baile bape. Lebata
Iekahloz la fihla, byale bare, xo Krosana Maš-
um, foloxêla fase lediblatse tõa xaxo,
xa móxole morewa-rato, a wa bade-
la xa batse, byale lekotla la mošate le
re we bona Mašum el obitsi kere-
na obitsa ke khoti ya xaxo, byale bare,
xo Mašum mošho yola, ore xo, wa
xo nyatsa ſo, xe le kopane oka ēma we
bolêla. Mašum J. el ēma aue, k-
hotla, ke fapania le morewa-rê, byale
xe kere ke a moleclé xekwe, ditaels
tšaka, byale xa ke tsabe xore matato keng,
ke ile ka mitaetsa te khotla laka xorang
yaka xore, ba mutsise, empa xe bare,
ke a mutsisa, ore, ke bomang, xe ba mo-
fetola ore, ke lenda barwee ba mang, by-
ale taba, ka fumana ele bothata, ke
xe ketla mo xore, le tle nkwiše tabee,
ba bina tlou, a dula fase. Byale bare,
we dikwa Nkolô, a ēma, aue, moren-
ana ba bina tlou. Maxolo waka wi
kwala mo a bolêlato, byale taba ee
dirato xore kede byale ke baka laxaxu

697

K34/82

65

ka xobane taba e ngue le e ngue, a mpatse
ere kowa batho ba khobakane, abce, a botša
batho, lenna ka olkwa le bône, byale taba
e, nna xa ke kwiñi; fala ke be ke noclira
xone kena ba motate lekue, le xo thuso a xo
mpatse xone ke molaõ, morena lekxtotla.
Byale lekxtotla ka xo tsoba xone, xe bakan
J. Masumun ond le phatõ, a ka nap
a a mayatsa, byale ba se sabutsi
sa dihlatsa, bare, xo yêna ke molaõ, wa
xone a xobatse ditaba, pele xa xone banna
ba khobakane, le bee le cletiscine, byale
wenda o dirile ka xone, wa mayatsa,
mola otte ore, botše pele lehononka
be re matlêma. Monna cl êma ore,
ke leburele kudu, ke yêna ka oltsêbê
wakwa, byale a bitsa moxolo wakwa
nê bancy, bonyela mayat, ore lekxtotla ke
leburele, byale kena lekxomo, ya xo tswal
a khoro. A wa ba tseye ditaba tsayi
khosing, khodi ore, wakwala ngwana
yone waka, byale o dirile, ke xo sebatse
moxolo wa xaxue, xe a bôna moxolo, cl
sakue amitsêtu banna, ayomukapudi,

697

K34/82

66

Kromo re Kuile, Baya ba motša are, ke
 Kuile, o nthša pudi, molato wa fēla.
 Byale bare, xo I. M. atšum o swanetš
 xo tōya pudi, kromo batla bolaya, uctlo-
 xa leya xaxo nama. Mašum are, aw
 a nna ne lebuile, xa ke nyetse selō, di-
 lō na moka diswanetš xobca tša kroki,
 a we dilo namona dille tšabatā
 krom.

Boloi. Batha ba tsheba xone mokete ke molai,
 Kabaka la xone, moko ece, xabwa bayar, xo
 se dupa, se dupa scoba batša xone moto
 hoz, o bolaille ke mokete. Byale Kamoya, o
 ile a tša ne nganc a loile ngwana uel
 Mamoxadi, pele xaxore bce, ngakeng
 mohedi, otloxa pele a tšama ol kwe-
 elle, xone se seleto ngwana wakaxwē
 keng. Byale xe dille tša motša xone ke
 matho ya binas saxore, byale kemota
 xe a xoma o mothoma. Ke motho a xam
 byale māssudi, o iša ditaba kxorong,
 Kabaka laxore, ditaba tša boloi xadi-
 tšuee dille mokšimaneng xobca kroka-
 neng, diswanetš xotswa mosate.

697

K34/82

67

Byale xe ba fihlile mosate, manundi ore, keile ka motho yo, a bolaila ngwana waka, byale kere te a matša uxana. Keile ka sepela la dingana, byale dingaka dinthšā yēna. Ke moka le matša te mutšē, a thwēla pele te xoxana byale ka xe e sataba e e nato te bahltse, ba Hare, xolukile, wa nyukce kokwa ka noti, ore, e. Ke moka batwadi xoba matša mothōniwa, ba nthšā th̄ēlētē ya xokwa boli byale ngwana wa bōnaj, byale Kxoši et Hare, wa bōna, xe o thōni-le ngwana wa betho ba, ka mafaka o swanetšē, xotla o malefe ka lesome la dithxomo, eue xo luxile. Kemoka Kxoši a ba bēla letšatši la xaya. Xe le tsaki la xaya te fihlile ba swanetšē xotšō. a ba letxorong, xore Kxōrō le jōna e dire bahltse, kxōna e nthšā motho wa Kxōrō, xore ebe ditséka tsaki Kxoši. Byale xe ba tswile ba fihlile ngakeng, xore nneta xe sedupē, batla bōna el ba byale kanya ka methōphō ja bōna, wa Kxōrō motsumiwa a modudisā, lo

ſele, a ba a motša le xore, wena kew-
 ena leihlō la kxoz̄i, baue batlilo xo kwele
 wa xab̄o, a ba beatam̄e xa batse, xe
 a fedit̄e xo dira byale, ke motka, a ba
 kxoxiše, motšak̄o. Byale a th̄omexobaiša
 ka meth̄oph̄o, ya bôna, le xore wena o tsw-
 alene le yo ka tsela a le e, a dumêla, by-
 ale byale, le baue batliloto theletša, a ba
 batša xore, lena letlilō theletša, yo kelei-
 hlō la kxoz̄i. Ka bafila byale bôna bc
 fêla bare, re efoma, xe a fedit̄e xobo-
 lêla meth̄oph̄o ya bôna, byale o th̄oma xo
 tiya molari, a motša dika kamoka, xo
 fihlêla a dumêla, kemoka ene xe o
 bôna xore ke xoteile ka phots̄ o kanotz̄
 ya th̄éléte na xaxo, la fetêla xa enq-
 uê ngaka, mo xo fala ya xoxoma bo
 kête, o tlaticia o feta o tsýa xe, o
 o kaya wa phêpela. Byale xe a bôna
 xore o uele, o tlare a wa pele
 xi xe saya. Ke ele difswans̄ o motka
 olet̄e a sa thoma xo motiya, le mi-
 nini o manérite. Mya aile aktiwa
 a ke ngaka, byale a dumêla, ngaka

697

K34/82

69*

ya sehla naka ya fa Mumotadi, xe a trena
ka kxors a letša nasa, epe, wana xetloxe.
Kamoka xet bona ba ouanetše xo tsenila
Kxorong, xobalela krosi tše ngana e di-
bolekšo. Byale Mpua obe a sena dikxo-
mo, and le ngwana vangwanenana,
oile a tšama a makwazamisa xaba
banato ledikomo, byale Tena setxaka
el nthša dikromo ase, ke xa bomalome
a malefella malato, ka dikromo tše
lesome tekomo, malato wa fela.
Xo tloxa mouse bathoba tsedaxore
Mpua ke malai, ngwana yo mongui
le yo mongui, ba fela ba matša xore
o tsedbe ngwana xore motho yo ke mo-
tši, o setše wejia dijō ts'a ha ntse.
Mpua oile a lamolēla ke setxowa nka
be ba molaile, ka xokane malao wa
sesotho motho, a loya yo mongui le pena
ba malaya.

Ends 697